

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número..... 2 céntims.
 Fòra de Palma » 2 1/2 »
 Números atrassats » 4 »

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

1881.

Mirau quins quatre números tan polits per trèure à sa loteria 500,000 duros Nadal qui vé. Es veritat qu'enguañ hem quedat un poch escalivats, però d'aquí à llavà ja no mos ne recordarem y hey tornarem jugá. Jò vos aconsey aquest número que m'agrada perque té dos vuyts qu'assemblan dos pareys de uyeres, y avuy en dia convé veurehi clá. Ademés ha de sortí perque es sa fórmula de sa civilisació modèrna en tot es seu brillo; però si no surt, passa fentmos véys.

Ja tenim un altre any, y L'IGNORANCIA encara tira perque es ben necessaria: si no n'hi havia, ¿de que viurian es desxondits? Figuraus que tothom sabés corre y posá es pèus plans: ¡pòbres sabatés! Figuraus que tothom sabés fé un sayo mal tayat: ¡pòbres sastres! Figuraus que tothom sabés nadá sense carabasses: ¡ningú s'en aniria à fons! Figuraus que tothom sabés lo qu'es un kilo, un litre; que tothom sabés trèure de cap quantes lliures, sòus y dinés son 751,324 pesetes 60 céntims; figuraus que tothom sabés lo que val un duro, lo que còsta una veritat y lo que trèu una mentida; figuraus que es pagesos à dins Ciutat sabéssen tant còm es ciutadans, y que's ciutadans à la pagesia sabéssen tant còm es pagesos: ningú podria viure dins Mallorca. Es qui jugan à la *bolsa* voldrian veure abans ses oreyes d'es contrari; es qui prenen xocolate voldrian veure mòldre es cacau; es qui van à sa tavèrnia y à sa potecaria voldrian guaytá dins es pou; es qui compran melons voldrian pellarlos, y tots dormirian amb un uy ubert.

Desenganaus: un poch d'ignorancia es s'aygo que fa rodá es molí, es buf que fa redolà de cantell sa moneda. Però entenguemmos: hey ha dues castes d'ignorancia: una surenca, de cloveya de coco, que se coneix à sa cara; no parlam d'aquesta, perque no es sa

que nòltros defensam; nòltros parlam d'aquella que consisteix, no en so no sebre, ni en so no volè aprende, ni en so riuresen d'es qui estudian, o lletgexen, o escriuen; sino d'aquella qu'assembla ignorancia y que consisteix, maldement sápigan molt, en so no sebre viure: parlam de s'ignorancia il-lustrada.

Un metge que fa ses visites à peu; un missè que no té galereta; un comerciant sense bréck; un propietari sense calésa; un qualsevol que no du cotxo; tots es qui potoyan per dins es fanch y sa pols; tots es qui pòsan à sa loteria y no endevinan; tots es qui trèuen es paraygo y no plòu; tots es qui trèuen es capell nou, y plòu; es qui creuen tot lo que està escrit en lletra de mòtlo; tots es qui creuen amb sa rassa llatina; tots es qui preguntan de tant en tant: —¿D'hon surten aquestes misses?; tots aquests, y molts d'altres, son ignorant il-lustrats. Y no vos ne rigueu de veure encollades aquestes dues parauletes *ignorancia ilustrada*, perque ajustan tan bé còm aquelles altres *barbarie ilustrada*, qu'haureu sentit dí, y qu'haureu vistes plegades à sa persona de qualche sabi més aspre qu'un erissó, o més brut qu'una aranya.

Ara ja compren vostè, (es públich,) que lo que nòltros defensam y volem escampá es s'ignorancia il-lustrada, tan necessaria en aquest mon, que moltes vegades es qui no la té, la cerca, y fa es beneyt, y se déxa enganá, qu'es lo mateix que si la llogava per conveniència. Per aquestes necessidats surt cada dissapte es nostre papé L'IGNORANCIA, qu'es un papé de *banch*, que representa dos céntims; que també té sa seu agència à Cort, just devant La Sala, un poquet més enllà; y qu'es un papé de crèdit, que dona dret, sino à cobrá cinch pessetes l'any mil vuytcents noranta nou, y un quartillo per cent d'interessos, l'hey dona per marmulá del germá prohisme en aquest any de 1881.

Maldament de cad'any n'hi haja ménos d'ignorancia, perque amb tantes uyeres encamellades demunt es nassos, y amb tants de fanals de gas, molts comènsan à veurehi clá, nòltros no pujamés es prèu des nostre diari, ni'l deva-

llarém, perque no puguen jugá à la *bolsa* amb L'IGNORANCIA; que no volem per ca-nòstra escrupols de cap casta. Per axò han de comprá L'IGNORANCIA totes ses mares de familia, tots es bons atlòts, tots ets estudiants, es capellans, es mestrials honrats, es comerciants de bona fè, es barbés y perruqués que donan convèrsa à n'es que rapan o tónen, perque aprenjan covèrbos, y no mos parlin de política; es procuradós qu'escriuen cartes à n'es pagesos, perque aprenjan à escriure en mallorquí y que los entengan; y sobre tot, tots es qui sápigu en lletgí y posá es seu nom: axò es lo que han de fé l'any 1881.

Un any, que dia 1 surt L'IGNORANCIA, per fòrça ha d'essè plové: ja'u voréu: es cò mos ho diu. Tendrem bona cohita de farina, perque ja no pòren dí de blat; si sa verema curtetja, no faltarà esperit de ví; si hey ha pòques metles, tendré molt d'oli de metles dolses; si n'hi ha poch des d'oliva, tot es que faltarà el farém sabó; si no hey ha malalts p'es metges, hey haurà colecciónistes de *selllos* y de *rompe cabezas* que curá; si no hey ha plets, hey haurà questions; sino hey ha guixes, cohirém vèsses; y axí una còsa amb altra tendré un bon any. Plourá per tot, ménos p'es carrés ahont ses canals batian à tothom, còntre sa llibertat de cultos; còm no hey haurà temporals, es corrèu sortirà demunt fèstes; sa carn devallarà, perque tendré pastures; y no hey haurà eleccions d'Ajuntament. ¡Ja voréu quin any!

Avuy es dia 1.

Donam es molts anys à tots es diaris de Ciutat.

Donam es molts anys à tots es qu'han nom Manuel.

Donam es molts anys à tots es qui compraran L'IGNORANCIA.

NEMO.

CALENDARIS.

Era es dia d'ets Innocents decapvespre.

Es *pápo* y sa porcella m'havian mogut un *rebumbòri* d'aquells qui de vegades acaban amb *esclips* y *esclòps*; es càfe, qu'havia perdut s'autoritat per causa de sos multiplicats *adulteris*, no havia tengut pròu fòrça per *calmar* ses masses y vatx acudi à un ratx de moscatell: es vi ha apagat més d'una revolució y *vice-versa*.

Me va anà bé; creguent qu'un pòch d'estray podia ajudá à n'es moscatell, me vatx abossá fins à n'ets uys, y vatx pendre murada.

Per no pensá que totes ses malalties y tots es trastorns socials néixer des ventre, pensava en sos Innocents.

¡Que n'hi ha de pochs que fassan fèsta avuy! ¡Que n'hi ha de pòchs que no fassen fèsta avuy!

Dues màximes més veres que s'Evangeli, y una es contra s'altra.

Sa vanidat humana ha corromput ses paraules, com ha corromput ses idées. Jesu-Christ d'es ximples en va fer Apòstols, y nòltros d'es innocents, d'es benyeys y d'es *candidos* en feym ximples, estúpits o ignorantis.

Axò'm va fer recordá de vòltros, amichs corredactors de L'IGNORANCIA, y per una malahida associació d'idées, de s'article que vcs he promés. Vatx sentí una pondida fòrta; es *pápo* y sa porcella se tornavan revolucioná.

Ventura que m'girá es pensaments una veu que me cridá de partderrera amb aquest estrañ saludo:

—Ola, ignorant!

Me vatx girá instintivament, y no per modèstia; però vatx doná à conexe, també sense volè, que m'en penedia.

—Homo, (digué donantme sa mà,) no es cap injuria essè ignorant ara qu'hey ha tants de savis.

—Tens rahó; mumare deya: *Tanto sabes que dis-sabes*; y de tota manera cap homo de bé se pòt empagahí, fins avuy, d'havé escrit à L'IGNORANCIA. Però... ¿com m'has coneget?

—En so posat; y ademés, te passetges per sa murada y no ets capellá, ni calvo, ni dus uyeres.

—Ets molt vivarètxo.

Es méu amich es totalment oposat à mi; per axò m'es tant *simpàtic*. Jò solech callá com un mussòl, y ell sempre té que di, y muda de convèrsa com una papayona muda de flor. Callavam y de còp preguntá:

—Ja has lletgit es Calendaris?

—No més he hagut de lletgi ets *Agüinaldos*.

—Ydò mira, jò no som tan mallorquiñista com vòltros y no admets paraules forasteres; sobre tot aquesta que d'una cóua.....

—Moltes cóues.

—Però ¿y no has llegit es Calendaris? —Los he fuyetjat, perque no tench altre remey; à mi m'en pren com à n'aquell amich nòstro que no poguent buydá ses botelles s'aconhortava d'olorá es taps.

—Ydò jò los he lletgits tots y m'agradan; hey ha coses bones: no es s'anys més dolent l'anys 81.

—M'en alegr'.

—Es de Don Tomas amb sos datos històrichs y ses poesies, es de s'*Isleño*, es de.... y fins y tot *L'Àncora* ha donat un tomet de *Poncelles*.....

—¿Y que son *Poncelles*?

—Poesietes curtes, que n'hi ha qualcuna que t'en xuparies es dits. Es que no he vist es vòstro: ¿que no n'heu fet?

—S'altre dia l'amo En Pèp parlant d'un Regidó molt estufat y molt ignorant deya: «Vaja un cap per fé pronostichs.»—Aplica el cas: no hey ha cap ignorant que fassa Calendaris.

—¡Rahons foradades! Qui fa cavilacions ja pòt fer Calendaris: diuen que per ferne molts no hey ha rès com sa fam y no m'puch avení que un enfilay de poetes afamats no n'hajan tenguda bastanta per fé sisquera un mal Calendari: ¡bòna terra es Mallorca!

—¿Vòls callá, homo? Vòltros vos pensau que tot es bufá y fé ampollas.

—Pareix impossible que sigau tan ignorantis y tan poch atrevits. Teniu uys y no hey veys, teniu oreyes.....

—Y no duym bast.... ¿Vòls fer favó de no insultá es méus companys? Un altre vegada ja m'ha aparegut.....

—No, homo; jò 'u dich p'és grans exemples que teniu devant la vista, y no vos n'aprofitau: no parexeu espanyols ni mallorquins. ¿No heu vist à n'es vòstro temps unes corts democràtiques qui foren capasses à fer un Rey y fins y tot à desferlo? ¿No teniu uns quants companys que fan un Diccionari Mallorquí-Castellá?.....

—¿Supòs qu'axò de companys no 'u dius per lo d'ignorants?

—No; per lo de lletruts amagats. ¿No veys un sens fi d'homos que sense tení fàbrica fan papé y papé-moneda, y papé fals, y mals papés? ¿No veys tants de periodistes que à les fosques, vòlen fer llum (*) y tants d'escriptòs grosses que vòlen fer política? ¿No heu vist un Ajuntament axut de tot qu'ha volgut fer aygo, y n'ha feta, y en fa, y en vòl fer, y en farà, fins que venga de Governadó es General Pavía de bona recordansa? ¿Tan gran cosa es escriure un almanach com es que duen de fòra Mallorca, amb quatre grosseries, quatre obscenidats, quatre caricatures, quatre cuentos traduhits y quatre poesies fluxes? ¿No sabeu fer

(*) No sia cosa que qualcú heu prengués malament; fer llum vòl di fer luz y no rès més.

Nota des méu amich.

quintilles, ni dècimes? Son morts en Goriet, y en Miranús, y.....

—No son morts, però.....

—¿Però què?

—S'han casat qu'es lo mateix.

Es méu amich que es noviy y té sa sògra que tengué quinze infants y 29 dides, callá mirantme com embadalit; jò qu'havia cobrat es bon humò, com me succeheix sempre que d'un lladó fan un sermó, el me mirava riguent com que dí:—¿Y què?

D'es cap d'un poch ell arrufà ses espatles, y digué:

—Jò en lloch vòstro l'anys qui vé, si sou vius, faria Calendari.

—¿Si tan largo me lo fias? Però, homo, no veus que n'hi ha massa? ¿No sabs que los regalan?

—Es que jò faria se barayarian per comprarlò.

—Espliquet.

—Primé de tot el faria en castellá.....

—¿En castellá, per L'IGNORANCIA?

—¿Y què? ¿No hey ha ignorantis que escriuen en forasté?

Sa rahó no poria essè més convincent.

—El faria en forasté (proseguí) per agradá: ses Magdalenes y ses Catalines han passat de moda; ja no hey ha altre Pixèdis en el mon més qu'En Sagasta; no trobaries cap Elvira ni cap Rosamunda que volgués festetjá amb un Tomeu o amb un Geròni. ¡Qu'es de més poètic un Edmundo, un Fulgencio o un Mauregato!

—Envant.

—El comensaria per Desembre: primé, perque L'IGNORANCIA en tot ha de anà devant; segon, perque es es mes de ses fèstes principals; tercé, perqu'hey cau el Sant Advent, y ara.... tothom dejuna; y quart, perque llavò vé es Jané y es gats fan fèsta.

—Si no estich trascordat, tú en fas p'és Jané.

—No, aïns. No hey posaria dies fenés: es dies fenés que los santifiquin es fests de sa plassa de ses Copínes que saben molta de lletra: ets ignorantis no més han de santificá ses fèstes.

—Ben pensat.

—Perque tengués interès local, procuraria incluirí ses vacacions, ses galles, es descans des tribunals, es dies de estero y desestero, es dilluns p'és sabbats, es dijous p'és seminaristes, es dissaptes per ses escoles.....

—Amb una paraula trecents xexanta cinch dies de fèsta?

—Trecents xexanta sis, per mor d'es bixest. Perque allò de: «Dia 7. S. Justo y S. Probo màrtires, Sol en Cáncer,» ja carrega, el faria més original y diria....

—Bé, homo: ja vetx qu'heu tens molt pensat.....

—¡Oh! jò tench un projecte.....

—Ja l'm'enviarás.

Haviam rodat un bon tròs de murada, haviam devallat per aquella miserable escala que vé à caure entre la Misericòrdia i la Catedral.

còrdia y l' Hospital, edificis de mala ombra per un noviy y un poeta, y à n'aquell moment de sa nostra convèrsa mos n'entravam à La Sanch, à ses Corant-hores.

Totduna, (Déu me perdon, y L' IGNORANCIA no m'ho ténga en retrèt ni en vanaglòria,) d'ajonoyat y resant, pensava en s'article promés y amb sa convèrsa des méu amich; llavònses vatx lligà aquests dos caps, y còm un que'l treuen d'un gran pès ò s'allibera d'un gran perill, ja vatx podé resá amb quietut y amb bona devoció.

Vatx dormí tranquil: abans d'axecar-mé vatx rebre es siguent:

PROJECTE DE CALENDARI PER L' ANY 18...

DICIEMBRE.

Dia 1. juév. S. Concordio. (Fan fèsta ses majories passades, presents y venideres.)

Dia 2. viér. Sta. Bobiana (*) y compaïeras vírgenes. (Fèsta per ses fadrines veyardes que duen *cuernos* ò flocadura y sobrefalda.)

Dia 4. dom. Sta. Bárbara, virg. y mär. (Patrona d'ets artillés y de casi tots ets espanyols,—hey ha altres nacions *cultes* que la vòlen per patrona.)

Dia 16. S. Generoso, cf.—Luna llena.—Lluviás abundantes. (Fan fèsta ses societats que donen bònes cuòtes à ses Jutes de Govèrn.)

Dia 21. Sto. Tomás, Apostol. (Fira à ses Enramades, fèsta p'ets endiòts y p'es punxes.)

Dia 28. Los Stos. Inocentes, märs. (Patrons des corredós.)

Dia 31. S. Silvestre y Sta. Coloma. (Parreix qu'havia de fé fèsta es Batle de Selva; però sa fèsta es aquí, à Cort, dins La Sala.)

ENERO.

Dia 6. Los Stos. Reyes. (Fan fèsta ses criatures.)

Dia 7. S. Cándido y S. Simplicio, märs. (Casi ningú fa fèsta: à n'es Moll posarán sa primera pedra des Doks.—*Anima*.)

Dia 17. S. Antonio, Abad. (L' IGNORANCIA sortirà faxada y amb ròtol: casi tots es Tònics están empagahits de fé fèsta.)

Dia 25. Los siete Durmientes, mrs. (Patrons de ses Academias, comissions, etc., etc.)

Dia 3. (**) S. Primo, cf. (Fan fèsta es qui jugávan à l'alsa y no han cobrat.)

Dia 5. dom. S. Andrés, ob. (Se donarán ses rectories.)

(*) Axò havia de di Bibiana.—Còses des méu amich.

(**) Aquí se coneix qu'es méu amich ja prescindia de mesos.

Dia 17. S. Baldomero, dr. (Un temps feyan fèsta es progresistes, llavò en feren ses caxes d'ahorros; ara ja no es fèsta.)

Dia 23. S. Servulo, pobre.—Luna menguante.—Tempestades. (Sarau à sa Casa de la Vila.—Dijuni.)

Dia 20. S. Blas, ob. y mr. (Beneyexen es panets.)

Dia 21. Sta. Ursula y 11,000 Virgenes. (Fan fèsta ses fadrines á *bimatu et infra*.)

Dia 10. S. Cornelio, S. Mansueto y san Pazguato, mrs. (Hey ha casats que no fan fèsta.)

Dia 26. Sta. Florentina.—Sol en Aries, en Tauro y Capricornio. (Fan fèsta moltes fadrines y qualche casada.)

Dia 12. S. Cristóbal. (Patró de s'Ajuntament.)

Dia 20. S. Félix, Fortunato y Feliciano. (Fan fèsta es canònges, es qu'han trèt sa gròssa y es de ses Jutes Consultives.....)

Dia 29. S. Dimas. (Seria llarch y perillós dí qui fa fèsta.—Gala general.—Il-luminacions, etc., etc.)

Fins aqui es projecte des méu amich, mal forjat é incomplet; però suficient perque sa *perspicacia* de qualsevol ignorant puga suplí lo molt qu'hey falta. Si L' IGNORANCIA no ha dat Calendari, ja ha dat projècte. Govèrns y societats hey ha arreu, arreu, qui fan lo mateix. Ara ja tenim s'article fét; lo usual, lo corrent seria posarhi sa méua firma maldament hey haja tan pòca cosa méua. ¿Heu fariau axí estimadíssims lectors? No; que axò faria oló de sabiduría. Si sabés tant de llatí còm molts des caxis des d'aquesta capital, diria: *Suum cuique; ara Cada u tenga lo que's séu.*

UN AMICH DE L' IGNORANCIA.

BON ANY ALS RETGIDÓS NOUS.

REDOBLE Y MARXA DES TAMBORÉS DE LA SALA.

UN. Llatse, Tòfol, Nòfre, Bruno, Tano, Gerí; ¡Vamos! ¡Ala! Batle es ara dalt La Sala Don Geròni Sansalòni, Tòca, Tòni; tòca, Tòni; Tira, sòna enhorabòna. ¿Vòls tresetes? Tén estretes Ses massetes y pessetes Pessetetes te darán.

Tots. —¿D' hont son? —¿D' hon? —De La Sala.—Bòns sòns son.

—Tambós
Que fan honors als señòs Retgidós.

Soldats fats,
Dins s'entrada estan formats;

Pintats
Y desfressats de rats pennats.

Manteu blau;
Vius de grana en treny y traui,
Mostrant:
Y mentres tant van sonant, pregonant.

Elet; net,
Per decret de dret estret;
Que'm mat
Si per Ciutat no ha estat nombrat.

Cada any guany,
Sense dañy ni añañ estrañ,
Es flòch
Colò de flòch, retxat de gròch.

La gent sent
Qu'es valent; y es gran talent,
Ja'u sab,
Y no l'alab, que el trèu del drap.

Ja es blat nat
Veu ventat, porcat, pastat;
Y es pá
Per nòltros va, si n'hi ha, prou cá.

Son frach pach.
Dins un sach, tabach, y un mach
Valent
Mos don rebent d'aygordent ben ardent.

Tenim prim
Es sahim, patim de llim;
Beurem
Y si porém tornarém, tocarém.

Passam fam,
Y aquí entrám, tocám y estám.
Gròs mos
Vos gòs que pòs à un tròs sens'òs.

Tocau, dau
Lo que en pau gordant estau!
Tirau
Part d'aquell mau que en clau tancau.

Don Huch Lluch,
Ja no puch peruch fé truch;
Som ruch;
Retruch es buch y l'ebuch sense such.

Gran clam dam,
Son corbam goytam, cercam;
Bum bum:
D'aquest perfum lo fum ensúm.

Rendò nou
S'ou d'un sòu que plòu; no's pròu.
Es pòch
Que mos tir gròch que no'm mòch que no'l tòch.

Bòn sò. ¡D' ò!
Vaja un cò més bò. ¡Ay ydò!
Meèm còm
Mos ho partim. Tant perhòm per tothòm.

XEREMIADES.

Varem rebre una tarjeta de sa Sociedad *El Ensanche* situada à s'Hostalet d'en Cañellas, convidantnos à un ball que vá celebrá dia 26 des més passat. Li enviam les gracies y li aplaudim que es temps que pensa en doná agilitat y recreo à n'es vesins d'aquell caserio, pensi també en s'edificació d'un edifici públich per Iglesia y per escòla d'aquella nova població. Sa primera pedra està posada segons hem vist y se tracta de fé via à ses obres, contant amb sa generositat de personnes acomodades que veurán amb bons uys sa séua determinació. Endevant ydò, y à fé via p'es bon camí, y que no faltin donatius.

¡Es prèmi gròs no es vengut à Mallorca! ¡Quants de desenganats! ¿Y vòltors que creys que sia tan fàcil de fé que venga? Jò no sé encara cùm hem tenguda tanta sòrt es mallorquins amb tantes rifes gròsses cùm han vengudes. Figuraus que à Espanya hey ha coranta nou províncies y no més que li tocás una sola vegada s'aná à cadascuna d'elles nòltros no podriem esperansá es tenirlo més que cada cincuenta anys.

A n'es vapor *Balear*:
¡Arri!

Es dia de Nadal devés les tres o les quatre des decapvespre es un dia ben trist per un que's passetja y passa per Plassa, p'es plà de sa pòrta de Sant Antoni, p'es carril y p'es Moll, la Rambla y es Born. Allò es un desèrt. Sembla impossible que vint y quatre hores abans hey hagués tant de truy. Y es que tothom està dins ca-séua dinant, menjant y celebrant en familia sa gran diada. Creuriau que aquesta soledat que vos he dita la tròb hermosa per lo que'm representa.

Déu la mos conservi molts d'any amb alegria. Que es caló de sa llár replech molts anys à sa familia à son voltant.

¿No seria possible, Señó Batle de Ciutat, es posá predissos tot al voltant de aquella hermosa acera que va fé fé es mitx de sa plassa des Banch de s'Oli? Hey posáren *Eucaliptus* y los haguérén de llevá porque se morian. ¡Ja'u crech! No estavan à n'es seu lloch. Li vuy doná un consej per si li agrada. Aquell quadrat de terra qu'ha romás es mitx, él sembri de llimoneres que's sollerichs d'allà pròp les podrian cuydá barato des traféch de carros qu'hey ténen y tancat amb una verja de ferro embalsamarian aquell barrio; y per tot lo redó

pedrisos per seurehi. Vendria essè cùm una petita plassa d'Orient de Madrid y es públich l'hey agrahiria. Y es Retgidós també porque per à Nadal podria ferlos un regalet de llimones perhom, per donarlos ses bònes fèstes, y may los vendrian malament; y sinó que demán de parè à ses señores Retgidores y vèji que li diuen.

Jò si fos de s'Ajuntament y no tenígués doblés proposaria un negòci que crech que n'hi proporcionaria. Faria estudiá s'ubertura d'un carré nou que desde sa Pòrta de Santa Catalina anàs al capd'amunt des Sitjà per baix de sa Murada y per dins tot s'Hort d'En Moranta y tres travessies desde aquest carré nou à n'es de la Piedat, Concepció y des Pi. ¿Qué tendria que veure lo que li pogués costá s'indemnisació d'aquell Hort y demés necessari amb lo molt que podria trere d'aquells nous solás, y amb so benefici que proporcionaria à n'aquells barris que son ara un recó de Ciutat? Qu'heu fassa estudiá que crech qu'hey ha cent mil lliures que guañá y tot axò heu tendria de manco à n'es dèute que l'abruma.

COVERBOS.

Un cobradó de contribucions deya à un'altre:

—A tal punt, hey ha 27 mil fincas embargades per falta de pago.

—No'u crech, axò es ecsagerat: lo que pot essè que no n'hi haja més que una d'embargada fins en dues: tota sa província y ses cases de la Vila.

Un amich nòstro estava tot satisfét porque tenia s'endiòt més gras y més sexuch de dins Ciutat, y el mostrava, y feya que tothòm el sospesàs.

S'atlòt majó el s'en vá du à passetjà y à sa murada se topà amb un'altra infant que manava un endiotet petit y magre, y totduna los féren bareyá, però prest s'endiòt gras, que tenia més que pèrde, va fé juèus. Es dueño, tot empagahit, va dí à s'altra si volia baratà s'endiòt y axí heu féren.

L'endemà s'amich nòstro volgué que véssem s'animal, y cridá s'atlòt porque el tragués.

—Ell ja no es aquell, mumpare, (va dí amb cara alegre, y amollant en mitx d'es ròtila una galera d'endiòt.)

—¿Y qu'has fèt?

—Aquell era juèu y l'he baratat: aquest li gòsa.

Son pare mirava s'atlòt y s'endiòt, y arrufant ses espates, va dí:

—No hey ha remey: axò es sangre de torero.

PORROS-FUYES.

GEROGLIFICH.

JUPITER
TOT

QUALSEVOL.

SEMBLANSES.

1. ¿En que s'assembla un látigo à una escopeta?
2. ¿Y un calatraví à un carro?
3. ¿Y un pèrn à l'Aduana?
4. ¿Y ses cambreres à n'es fustes?

JORDI DES RECÓ.

TRIANGUL DE PARAULES.

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

Ompli aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.^a retxa, un móble; sa 2.^a, lo qu'es un piano vèy; sa 3.^a, lo que fa un qui vòl entrà à una casa; sa 4.^a, lo que jò fas à n'es mièu tambó; sa 5.^a, lo que se dona sa gent inflada, y sa 6.^a, una lletra.

TAMBORÉ DE LA SALA.

PREGUNTES.

(DEDICADES À N'ES QUI FÉREN FESTA DIA 28 PASSAT.)

1. ¿Perquè era fòrt Aníbal?
2. ¿Trenta dies y un més, quants de dies son?
3. ¿Tres pichs cinc quinze y dos dessèt quants fan?

CAVILACIÓ.

AS DE TRAMPAS.

Amb aquestes lletres compòndre es nom d'una iglesia de Ciutat.

UN ESCOLÀ.

ENDEVINAYA.

¿Quin lladre es que may l'agafan,
No té cames y sab corre,
Quant ell ròba molts s'amagan,
Y lo qu'ha robat heu torna?

FEROSTAS.

(Ses solucions dissapte qui cé si som sius.)

ADVERTENCIES.

Suposat que L'IGNORANCIA no arriba à tots es pobles de Mallorca per falta de corresponsals que la repartescan, s'Administració ha resolt admetre suscripcions à rahó d'una pesseta cada 16 números, pagant amb bons doblés y per adelantat a Can Rotger, (Cadena de Cort, n.º 11.)

De més à més, à sa mateixa Administració, se farà una gran rebaxa à n'es revenedós que prengan de 25 exemplàrs en amunt.

Encara més, à sa mateixa Administració, se trobaràn números atrassats (no tots,) à preu corrent ó sia per 2 céntims; y col·leccions des primé tom que consta des 80 números primés, amb sa taula final, per preu de CINCH PESSETES. Advertint que en romanen pochs exemplàrs.

1.^a JANÈ DE 1881.

Estampa den Pere J. Gelabert.